



## MAX16037LLA44+T

<b>Karolo ea Karolo</b>	<a href="#">MAX16037LLA44+T</a>	<b>Boemo ba RoHs</b>	
<b>Moetsi / Mochini</b>	<a href="#">Analog Devices / Maxim Integrated</a>	<b>Boemo</b>	5059 pcs stock
<b>Tlhaloso ea Sehlahisoa</b>	IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8UDFN	<b>Sekepe se Tsoang ho</b>	Hong Kong
<b>Datasheets</b>	<a href="#">MAX16033-40.pdf</a>	<b>Tsela ea Shipment</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Fumana tlhaloso

Ka kopo tlanya "Fumana Quite" ebe u tlatsa masimo ohle a hlokalalang.Re tla arabela kopo ea hau nakong ea lihora tse 24 ka lengolo-tsoibila.  
Haeba u thulana le mathata afe kapa afe, ka kopo tlohela molaetsa kapa u romelle lengolo-tsoibila [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk), 'me re tla khutlela ho uena kapele kamoo ho ka khonehang.


FUMANA TLHALOSO

Setšoantšo e kanna ea ba moemeli. Bona litlhaloso bakeng sa lintlha tsa sehlahisoa.

### oa MAX16037LLA44+T

Voltage - Threshold	4.38V	Thapa	Battery Backup Circuit
Package ea Lisebelisoa tsa Thepa	8- $\mu$ DFN (2x2)	Sehlooho	-
Khutlisa nako ea nako	140ms Minimum	Khutlisa hape	Active Low
Package / Case	8-WDFDN	Package	Tape & Reel (TR)
Phatlalatso	Push-Pull, Totem Pole	Mocheso o sebetsang	-40°C ~ 85°C (TA)
Palo ea mefuta e behiloeng leihlo	1	Mofuta oa ho Thaba	Surface Mount
Nomoro ea sehlahisoa	MAX16037		

### Litaba tse Amanang



Boitšoaro bo makatsang bo sa tsitsang bo baka neuron e le 'ngoe  
2023/07/21

Audio audio le sebaka sa eona sebakeng sa ho iphetola ha lintho tsa Bluetooth  
2023/07/19

Mojule oa terata ea Steer  
2023/09/13

Litsamaiso tsa Mocheso - tsa Diabolose ka lintlha tse kentsoeng  
2023/04/5

Koloi ea Semiconductor e atoloha ho Bristol, Glasgow le Durham  
2023/07/20

Ho hlile hoa phethahala joang  
2023/07/19

C.Teder's Cobot e ka phahamisa 3kg le boemo ba ho 20 $\mu$ m  
2023/08/7

Likamera tsa tlhahlobo li lekanya ho fihlela 800NM ka tlhahiso  
2023/08/11

Tlohela lefatše:  
2023/03/15

Pono: Ultra-qalong ea hlaha le lithibelo tsa IOL li sebelisa Lorawan  
2023/07/14

Lefatše le kenelletseng: Puisano ea video - Li-Lorena ho R & D, moralo le ho rekisa polokelo  
2023/03/27

Lefatše le kenelletse 2023: Fumana tataiso e felletseng ea elektroniki ea beke le beke  
2023/03/17